

2020-2021 үерэх дьылыгар ытыллар
“БАҢЫЛАЙ ХАРЫСХАЛ ААҢЫЛАРА”
РЕСПУБЛИКАТААҢЫ НАУЧНАЙ-ПРАКТИЧЕСКАЙ КЭТЭХТЭН КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛАҢЫАНҢАТА

1. Уопсай балаҢыанҢа

1.1. “БаҢылай Харысхал ааҢыылаара” РеспубликаатааҢы научнай-практической кэтэхтэн конференция (салгыы – конференция) – саха суругунан уус-уран литературатыгар биллэр-көстөр драматург, прозаик, публицист, саха народнай суруйааччыта Василий Егорович Васильев-Харысхал 70 сааһын туолар үбүлүөһүнэн, кини айар үлэтигэр болҗомто тардаары ытыллар. Тэрийээччи – РеспубликаатааҢы сайт-бырайыак (www.sakhatyla.com), Саха сирин суруйааччыларын Сойууһун өйөбүлүнэн.

1.2. Конференция бастын үлэлэри быһаарар соруктаах ытыллар. Бастын үлэлэр РеспубликаатааҢы сайт-бырайыак (www.sakhatyla.com) дипломнарын, оттон кыттааччылар сертификаттары тутуохтара.

2. Конференция кыттыылаахтара:

- оскуола учууталлара;
- эбии үөрэхтээһин педагогтара;
- библиотека үлэһиттэрэ;
- оҕо саадын иитээччилэрэ;
- үөрэнээччилэр, о.д.а. кыттыан баҗалаахтар.

3. Конференция ытыллар түһүмэхтэрэ:

I түһүмэх: балаҢыанҢа **сэтинньи 21 күнүттэн** Саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.

II түһүмэх: кыттааччы үлэтин **ахсынньы 21 күнүгэр диэри** TARTAL14@bk.ru почтаҕа “БаҢылай Харысхал ааҢыылаара” диэн бэлиэтээн ытар.

III түһүмэх: түмүк протокол **ахсынньы 26 күнүгэр** Саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.

IV түһүмэх: кыайыылаахтар дипломнарын уонна сертификаттарын **ахсынньы 29 күнүгэр** диэри эһиги ыйбыт электроннай почтаҕытыгар ытабыт.

4. Кыттыы босхо.

5. Конкурс хайысхалара:

5.1. **Дақылааттар, рефераттар** (айар үлэтин ырытыы);

5.2. **Видео үлэлэр** (документальной киинэ, айымньытыттан быһа тардан оонньоон көрдөрүү, суруйааччыга сыһыаннаах передача, о.д.а.);

6. Конкурснай матырыйаалларга ирдэбил:

6.1. Дақылааттар, рефераттар:

- 1) Кыттааччы үлэтэ Word программаҕа бэчээттэммит буолуохтаах, шрифт – Times New Roman.
- 2) Манна эбии иллюстрация, график, таблица, карта, презентация, о.д.а. киллэриэххэ сөп. Эбии киллэрии сүрүн үлэ иһигэр да, туспа файл быһыытын да буолуон сөп.
- 3) **Үлэ титульной илиинигэр кыттааччы толору аата, салайааччы толору аата, оскуолата, улууһа толору суруллар (!).**

6.2. Видео үлэлэр:

- 1) Кыттааччы үлэтин кээмэйэ (хронометраж) хааччахтаммат;
- 2) Титрга булгуччу **кыттааччы толору аата, салайааччы толору аата, оскуолата, улууһа толору суруллар (!).**
- 3) Файл кээмэйэ **200MB** тахсыа суохтаах.

- 4) Файл формата AVI, MP4, WMV буолуон сөп. Атын форматынан кэлбит үлэбэ хаачыстыбалаахтык көрүү иһин дьүүлүүр сүбэ эппиэтинэс сүкпэт.

7. Үлэни сыаналааһын:

7.1. Дакылааттар, рефераттар: теманы толору арыыйы (15 баал), үлэ сонунна уонна тоҕоостооҕо (10 баал), сөптөөх сыал-сорук уонна түмүк оноруу (10 баал), үлэ тас көстүүтэ уонна тутула (5 баал) – барыта 40 баалга тийэ ылын сөп;

7.2. Видео үлэлэр: теманы арыыйы (20 баал), үлэ сонунна, тоҕоостооҕо (10 баал), режиссура (20 баал), тыас-уус, декорация (10 баал) – барыта 60 баалга тийэ ылын сөп;

8. Түмүк тахсыбытын кэннэ апелляция көрүллүбэт.

9. Түмүк таһаары:

1) Кыайылаахтар Лауреат уонна I, II, III истиэпэннээх Дипломунан наҕараадаланаллар.

Салайааччылар – Махтал сурук тутуохтара.

2) Бука бары кыттааччыга Туоһу сурук ыытабыт.

3) Тэрийэр сүбэ кыттааччыларга уонна кыайылаахтарга үөһэ этиллибиттэн атын майгылаах биһирэбили олохтуон сөп.

4) Конференция түмүк боротокуола “Саха тылын, литературатын учууталларыгар” саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) ыйыллыбыт болдьоҕу ааспакка тахсар.

10. Билсэр нүөмэр (ватсап): 8-984-100-8666 (Каженкин Рустам Николаевич)

e-mail: TAPTAL14@bk.ru

www.sakhatyla.com